

Employee name	Pay run check date	Pay period	Total employer costs	Employee gross pay
Aaron Naft	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,332.27	\$2,923.86
Adanya Cleveland	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,918.10	\$2,506.15
Addison Jacoby	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,143.47	\$2,715.00
Aimee Galindo	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,069.14	\$1,670.78
Alec Kremins	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,723.84	\$2,506.15
Alejandra De La Rosa	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$165.03	\$4.27
Alijah Pecina	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,180.25	\$1,879.62
Alyson O'Desky	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$9,310.29	\$8,346.33
Andrew Maniaci	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,693.84	\$2,297.32
Andrew Nguyen	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$1,796.15	\$1,461.93
Andrew Ryan	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$11,520.90	\$10,429.67
Anthony Flores	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,076.75	\$1,875.00
Arianna Violante	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,918.64	\$2,506.15
Ashley Ritter	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,603.79	\$3,132.69
Austin Brown	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,034.51	\$1,670.78
Austin Lortie	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$4,687.20	\$4,173.86
Azaan Altemus	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,340.19	\$2,172.01
Blake Paschal	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,230.50	\$2,916.67
Brandon McCrae	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,925.50	\$2,506.15
Brian Lee	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$5,577.54	\$5,012.31
Brock Settlemier	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,657.24	\$2,296.29
Bryan Finks	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$4,241.97	\$3,760.27
Caleb Cote	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$4,705.59	\$4,176.94
Carlos Guzman	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,594.72	\$3,132.69
Carolyn DiFabio	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,603.79	\$3,132.69
Chris Jackson	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,230.50	\$2,916.67
Christopher Villanueva	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,469.00	\$2,088.46
Cindy Ochoa	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,780.79	\$3,340.00
Cito Rilo	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,416.96	\$2,922.82
Conner Mariluch	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,191.46	\$2,715.00
Connor Hennessy	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,683.89	\$2,297.32
Connor Nolan	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,585.83	\$3,132.69
Crystle Rauch	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,810.24	\$3,341.54
Dan Huynh	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$1,846.50	\$1,566.35
Daniel Anguiano	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,879.66	\$2,506.15
Derek Westbrook	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,397.79	\$3,007.39
Dhruv Patel	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,307.50	\$2,083.33
Dionel Alves	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,139.35	\$2,715.00
Divvy Seernani	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,244.18	\$1,879.62
Dominic France	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,633.39	\$2,297.32
Dylan Taylor	2023-03-31	Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,498.45	\$2,088.46

Ebonee Miller	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,771.85	\$2,339.08
Edward Wei	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$1,755.56	\$1,461.93
Erin Groves	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,368.31	\$2,923.86
Ethan Ring	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,076.75	\$1,875.00
Fernando Moreno Cortina	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$4,267.04	\$3,759.23
Gabriel Hawkins	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$1,983.88	\$1,670.78
Gaby Fraifer Jr	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,046.05	\$1,670.78
Gary Davisson	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,245.79	\$1,879.62
George Munguia	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,929.32	\$2,506.15
Gerald Gray	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,968.41	\$2,506.15
Graham Brown	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,368.31	\$2,923.86
Grayson Pichon	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$4,040.67	\$3,548.44
Griffin Hermes	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,368.31	\$2,923.86
Ipsita Roy	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,929.32	\$2,506.15
Isaac Stone	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,475.09	\$2,088.46
Jake Askew	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,693.84	\$2,297.32
James Merrill	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$11,643.79	\$10,429.67
Jared Alvarado	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,892.12	\$2,505.65
Jeffery Desalu	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,557.61	\$3,132.69
Jeffrey Crouse	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,967.87	\$2,506.15
Joey Waid	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$4,036.43	\$3,548.34
Jonathan Brunkhardt	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,760.29	\$2,506.15
Joseph Ewing	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,432.95	\$2,087.95
Joseph Margle	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,183.73	\$1,879.62
Juan Pena	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,594.18	\$3,132.69
Kevin Houston	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$6,899.50	\$6,260.27
Kevin Kittrell	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,083.03	\$2,715.00
Kori Williams	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$513.80	\$472.16
Kylan Luna	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,918.10	\$2,506.15
Kyle Larson	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,720.53	\$2,297.32
Lauren Anderson	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,924.73	\$2,715.00
Lauren Garcia	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,408.01	\$2,088.46
Luke Aschenbrand	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,593.11	\$3,132.69
Luke Everidge	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,321.61	\$1,879.62
Luke Marek	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,557.61	\$3,132.69
Margot Garza	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,303.67	\$2,088.46
Matthew Hulsman	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,107.43	\$2,715.00
Max Weisinger	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,280.75	\$1,879.62
Maxwell Reed	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$1,958.93	\$1,670.78
McCall Delaney	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,303.67	\$2,088.46
Millet Gilmore	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,883.15	\$2,506.15
Mitchell McCormick	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$4,720.84	\$4,176.94
Nicholas Brooks	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,569.95	\$3,132.69
Nicholas Lagnese	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,743.61	\$2,297.32

Nicholas Shilts	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,642.89	\$3,132.69
Nick Hayden	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,083.03	\$2,715.00
Nihar Patel	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$0.00	\$0.00
Pete Redwood	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$4,209.32	\$3,695.19
Peter Le	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$6,030.32	\$5,429.67
Quest Mock	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,245.79	\$1,879.62
Reno Navales	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,878.51	\$2,422.63
Rob DaLee	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$4,717.25	\$4,176.94
Robert Faubion	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,183.73	\$1,879.62
Ryan Cash	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,143.47	\$2,715.00
Ryan McCarthy	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,142.93	\$2,715.00
Ryan Paul	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,236.04	\$2,916.67
Ryan Stewart	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,790.56	\$2,339.08
Sarthak Kaul	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,083.03	\$2,715.00
Savannah Schoffstall	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$232.16	\$6.19
Sean Siegrist	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,762.76	\$2,297.32
Shane Brechmann	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$8,156.45	\$7,304.32
Shawe Watkins	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$1,575.80	\$1,461.93
Shawn Bishop	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,001.13	\$1,670.78
Spencer Leupp-Arnold	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,307.87	\$2,923.86
Steven Keyser	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$1,983.88	\$1,670.78
Susannah Jones	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,938.93	\$2,506.15
Taiga Gamell	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,140.02	\$2,715.00
Taylor Bates	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,123.04	\$2,713.98
Teresa Hamlin	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,306.74	\$2,922.82
Thomas Kinne	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$1,798.13	\$1,461.93
Travis Cartwright	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$11,516.75	\$10,429.67
Trent Katz	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,143.18	\$2,714.73
Trey Griffin	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,143.47	\$2,715.00
Tyler Ellis	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$4,727.93	\$4,176.94
Tyler Matheny	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$9,010.25	\$8,346.33
Tyler Vyazmensky	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,854.17	\$2,505.65
Victoria Principato	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$3,236.54	\$2,715.00
Zackary McKibbon	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$1,846.00	\$1,666.67
Zev Stampfer	2023-03-31 Mar 11th 2023 - Mar 25th 2023	\$2,303.97	\$1,879.62